WIKIPEDIA

Lingua ngaanyatjarra

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua ngaanyatjarra** é unha lingua falada polo pobo ngaanyatjarra. É unha das linguas wati da familia pama-nyungana. É unha das variedades da lingua do deserto occidental e é moi semellante á ngaatjatjarra, coa que garda un alto grao de intelixibilidade mutua.

Ngaanyatjarra	
Falado en:	Australia
Total de falantes:	1 091 (2016)[1]
Familia:	Australiana Pama-nyungana Wati Deserto occidental **Ngaanyatjarra**
Escrita:	Alfabeto latino
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`---`
ISO 639-3:	`njt (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=njt)`

Notas

1. ABoS 2016.

Véxase tamén

Outros artigos

- Lista de linguas aborixes de Australia

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_ngaanyatjarra&oldid=4809728"

A última edición desta páxina foi o 18 de xullo de 2018 ás 12:46.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.